Wikipedia

An Adyghe

Ón Vicipéid, an chiclipéid shaor.

Adyghe (Адыгэбзэ)	
Á labhairt:	An Rúis, An Tuirc, An Iordáin, An tSiria, Iosrael, Stáit Aontaithe Mheiriceá, An Mhacadóin Thuaidh, An Iaráic
Réigiún:	Deisceart na Rúise
Cainteoirí san Iomlán:	500,000+
Rang:	~
Líne ghinealaigh:	Cugasais Cugasach Thuaidh Siorcásach **Adyghe**
Stádas Oifigiúil	
Teanga Oifigiúil:	na hAdygea
Foras Pleanála Teanga:	*Níl údarás teanga ann*
Cóid teangeolaíocha	
ISO 639-1	(Níl aon)
ISO 639-2	ady
ISO 639-3	`ady (http://www.sil.org/iso639-3/documentation.asp?id=ady)`
Amharc ar: Teanga – Liosta Teangacha	

Tá an teanga **Adyghe** (адыгэбзэ *adygebze*, *adəgăbză*) ar ceann den dá theanga oifigiúil i bPoblacht Adygea sa Rúis. Labhraíonn treibheanna éagsúla na náisiúntachta Adyghe í: Shapsugh, Bzedugh, Abzekh, Kemirgoy, Hakuchi, agus roinnt eile freisin. Tugann an mhuintir *Adyghadze* nó *Adyghabza* ar a dteanga féin.

Tá an teanga Adyghe ó dhúchas ag thart ar 125,000 duine sa Rúis. Ar fud an domhain, tá sí ag 300,000 duine, agus an chuid is mó acu ina gcónaí sa Tuirc.

Baineann an teanga Adyghe le fine na dteangacha Cugasacha Thiar Thuaidh. Tá gaol dlúth aici le teangacha ar nós na Cabairdínise, na teanga Ubykh, na hAbchásaise agus na teanga Abaza.

Caighdeánaíodh an teanga i ndiaidh Réabhlóid Dheireadh Fómhair. Sa bhliain 1938, cuireadh an aibítir Choireallach i bhfeidhm ar an teanga, cosúil le cuid mhór teangacha eile san Aontas Sóivéadach. Roimhe sin, b'iad aibítir na hAraibise agus an aibítir Laidineach a bhí in úsáid.

Gramadach

Tá abairtí bunúsacha na teanga Adyghe, cosúil leis na teangacha Cugasacha Thiar Thuaidh eile, bunaithe ar an ordú ainmní-cuspóir-briathar, agus an briathar ag éileamh an tuisil oibrígh.

Tagairtí

Naisc sheachtracha

- Sampla d'Adyghe ag *Language Museum* (http://www.language-museum.com/a/adyghe.php)
- *Ethnologue*: Adyghe (http://www.ethnologue.com/show_language.asp?code=ADY)

Is síol faoi theangacha agus teangeolaíocht é an t-alt seo.
Cuir leis (https://ga.wikipedia.org/w/index.php?title=An_Adyghe&action=edit), chun cuidiú leis an Vicipéid.

Má tá alt níos forbartha le fáil i dteanga eile, is féidir leat aistriúchán Gaeilge a dhéanamh.

Aisghafa ó "https://ga.wikipedia.org/w/index.php?title=An_Adyghe&oldid=962757"

Tugadh an leathanach seo cothrom le dáta an 26 Bealtaine 2020 ag 16:20.

Tá an téacs ar fáil faoi réir an Creative Commons Attribution/Share-Alike License; féadann téarmaí eile a bheith i bhfeidhm sa bhreis. Féach ar Téarmaí Úsáide le sonraí a fháil.
Trádmharc cláraithe is ea Wikipedia® de chuid Wikimedia Foundation, Inc., eagraíocht neamhbhrabúis.